

Naručilac: SLUŽBA PREDSEDNIKA CRNE GORE

Broj: 426/25-1058-06

Mjesto i datum: Podgorica, 28.05.2025. godine

Na osnovu člana 140 stav 1 tačka 4 i člana 144 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 74/19, 3/23, 11/23 i 84/24), ovlašćeno lice Naručioca SLUŽBA PREDSEDNIKA CRNE GORE, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 05/25 od 09.04.2025. godine – **Nabavka usluge iznajmljivanja specijalnih vozila za potrebe prevoza zvaničnih delegacija**, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi:

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Poništava se postupak javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 05/25 od 09.04.2025. godine za nabavku usluga **Nabavka usluge iznajmljivanja specijalnih vozila za potrebe prevoza zvaničnih delegacija**, iz razloga što se ponuđači **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT "MARCO POLO TRAVEL AGENCY" PODGORICA, "CONGRESS TRAVEL" D.O.O. PODGORICA i ZAJEDNIČKA PONUDA "LIMO LUX" D.O.O - "MONTENEGRO TOURIST SERVICE" DOO PODGORICA** isključuju iz postupka javne nabavke.

OBRAZLOŽENJE

Podaci o postupku javne nabavke

Naziv naručioca	SLUŽBA PREDSEDNIKA CRNE GORE
Sjedište	Podgorica
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 12
Broj i datum tenderske dokumentacije	5/25 od 09.04.2025.godine
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Usluge
Šifra postupka	90168
Opis predmeta nabavke	Nabavka usluge iznajmljivanja specijalnih vozila za potrebe prevoza zvaničnih delegacija

CPV šifra	60120000 - Taksi usluge
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	☒ Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma ☒ Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma: ☒ kao cjeline je 40.000,00 €;

Razlozi za poništenje postupka:

- 1.) Ponuđač **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT "MARCO POLO TRAVEL AGENCY" PODGORICA** isključen je iz postupka javne nabavke.

Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke:

Ponuđač **DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT "MARCO POLO TRAVEL AGENCY" PODGORICA** isključuje se iz postupka javne nabavke.

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta u dijelu C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST je propisano sljedeće:

“Ako je naručilac tenderskom dokumentacijom zahtijevao ispunjenje uslova iz tačke 2:

„Da li privredni subjekt posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora“, privredni subjekt određuje da li je odgovor „Da“ ili „Ne“.

Ako je odgovor „Da“ privredni subjekt treba da za svako zahtijevano stručno lice upisuje

- ime i prezime,*
- stručnu spremu, (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije);*
- način angažovanja (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom);*

A ako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom navodi:

- stručnu osposobljenost (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije), i/ili*
- stručno iskustvo u vezi sa predmetom nabavke (referenca, potvrda ili drugi akt nadležnog organa, investitora ili korisnika).”*

Uvidom u izjavu ponuđača DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA EXPORT-IMPORT "MARCO POLO TRAVEL AGENCY" PODGORICA, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je nedvosmisleno zaključila da je izjava privrednog subjekata u navedenom dijelu neispravna, zato što za sva navedena lica nije navedena stručna sprema i način angažovanja, a isto je bio u obavezi da navede u skladu sa gore citiranim navodima iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su se ispunili osnovi za obavezno isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, a sve u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5 kojim je propisano:

“Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da:

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena.

2.) Ponuđač “CONGRESS TRAVEL” D.O.O. PODGORICA isključen je iz postupka javne nabavke.

Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke:

Ponuđač “CONGRESS TRAVEL” D.O.O. PODGORICA isključuje se iz postupka javne nabavke.

Pravilnikom o obrascu izjave privrednog subjekta u dijelu C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST je propisano sljedeće:

“Ako je naručilac tenderskom dokumentacijom zahtijevao ispunjenje uslova iz tačke 2:

„Da li privredni subjekt posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom za izvršenje ugovora“, privredni subjekt određuje da li je odgovor „Da“ ili „Ne“.

Ako je odgovor „Da“ privredni subjekt treba da za svako zahtijevano stručno lice upisuje

- ime i prezime,*
- stručnu spremu, (diploma, uvjerenje, svjedočanstvo ili drugi odgovarajući akt nadležnog organa ili organizacije);*
- način angažovanja (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom);*

A ako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom navodi:

- stručnu osposobljenost (sertifikat, uvjerenje ili drugi akt nadležnog organa ili organizacije), i/ili*
- stručno iskustvo u vezi sa predmetom nabavke (referenca, potvrda ili drugi akt nadležnog organa, investitora ili korisnika).”*

Uvidom u izjavu ponuđača "CONGRESS TRAVEL" D.O.O. PODGORICA, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je nedvosmisleno zaključila da je izjava privrednog subjekta u navedenom dijelu neispravna, zato što za sva navedena lica nije naveden način angažovanja, a isto je bio u obavezi da navede u skladu sa gore citiranim navodima iz Pravilnika o obrascu izjave privrednog subjekta.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su se ispunili osnovi za obavezno isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, a sve u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5 kojim je propisano:

"Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da:

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena.

3.) Zajednička ponuda LIMO LUX D.O.O. PODGORICA - "MONTENEGRO TOURIST SERVICE", DOO PODGORICA isključuje je iz postupka javne nabavke.

Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke:

Zajednička ponuda "LIMO LUX" D.O.O. PODGORICA- "MONTENEGRO TOURIST SERVICE" D.O.O. PODGORICA isključuje se iz postupka javne nabavke.

Članom 111 Zakona o javnim nabavkama je propisano sljedeće:

"Izjava privrednog subjekta sačinjava se u elektronskom obliku, na obrascu koji propisuje Ministarstvo."

Uvidom u izjave privrednih subjekata "LIMO LUX" DOO PODGORICA i "MONTENEGRO TOURIST SERVICE", DOO PODGORICA, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke nedvosmisleno zaključuje da iste nijesu sačinjene na obrascu koji je propisao Naručilac i koji se automatski generiše na portalu CEJN.

Uzimajući u obzir sve navedeno, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke konstatuje da su se ispunili osnovi za obavezno isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke, a sve u skladu sa članom 108 stav 1 tačka 5 kojim je propisano:

"Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke ako utvrdi da:

5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;

U skladu sa navedenim, kao i u skladu sa članom 140 stav 1 tačka 4 kojim se navodi "Naručilac je dužan da poništi postupak javne nabavke ako nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka" Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je predložila ovlašćenom licu Naručioca da donese Odluku o poništenju postupka javne nabavke, što je i prihvaćeno i odlučeno kao u dispozitivu odluke.

Uputstvo o pravnoj zaštiti

Kandidat/ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba se podnosi preko Naručioca, i to do uspostavljanja ESJN, neposredno ili putem preporučene pošte u pisanom obliku a nakon uspostavljanja ESJN elektornskim putem na ESJN.

Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB banke A.D. Podgorica.

Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Zamjenica generalne sekretarke

Milica Svrkota

